



Godina III - Broj 27

Petak, 30. septembar/rujan 1994.
SARAJEVO

Akontacija pretplate se utvrđuje kvartalno

403

Na osnovu čl. 2. i 16. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list R BiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 15. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O ABOLICIJI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Oslobada se od daljeg krivičnog postupka, u cilju razmjene
za lica zarobljena od strane agresora:

1. DRAGIĆ (SLAVKO) SAŠA.

II

Odluka stupa na snagu danom izvršene razmjene.

III

Ovlašćuje se Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika da izvrši provođenje ove odluke.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj: 02-248-652/94
15. septembra 1994. godine
Sarajevo

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

404

Na osnovu čl. 2. i 6. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O POMILOVANJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Oslobada se od daljeg izvršenja kazne zatvora, u cilju razmjene za lica zarobljena od strane agresora:

1. DORDIĆ (SAVO) ZDRAVKO.

II

Odluka stupa na snagu danom izvršene razmjene.

Ovlašćuje se Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika da izvrši provođenje ove odluke.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-667/94
22. septembra 1994. godine
Sarajevo

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

405

Na osnovu čl. 2. i 6. Zakona o pomilovanju ("Službeni list SRBiH", broj 17/77 i "Službeni list RBiH", broj 6/92) i člana 49. stav 2. Poslovnika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O ABOLICIJI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

I

Oslobada se od daljeg krivičnog postupka, u cilju razmjene
za lica zarobljena od strane agresora:

1. VASKOVIĆ (ARSEN) OBRENIJA.

II

Odluka stupa na snagu danom izvršene razmjene.

III

Ovlašćuje se Državna komisija za razmjenu ratnih zarobljenika da izvrši provođenje ove odluke.

IV

Odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-248-668/94
22. septembra 1994. godine
Sarajevo

**Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.**

406

Na osnovu člana 15. Zakona o vršenju inostranih poslova ("Službeni list RBiH", broj 19/92), Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici od 22. septembra 1994. godine, donijelo je

ODLUKU**O POSTAVLJENJU NEREZIDENTNOG
AMBASADORA REPUBLIKE BOSNE I
HERCEGOVINE U KRALJEVINI DANSKOJ****I**

Za nerezidentnog ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Kraljevini Danskoj postavlja se **IZET SERDAREVIĆ**, ambasador Republike Bosne i Hercegovine u Švedskoj.

II

Odluku objavit u "Službenom listu RBiH".

Broj 02-111-663/94
22. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

407

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o primjeni zakona o finansiranju općih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", br. 11/92, 3/93, 8/93, 19/93, 27/93 i 13/94), ministar finansija/finansija, donosi

UPUTSTVO**O RAČUNIMA ZA UPLATU DINARSKIH
BUDŽETSKIH PRIHODA NAČINU UPLAĆIVANJA I
NAČINU OBAVJEŠTAVANJA KORISNIKA
TIH PRIHODA**

1. Ovim uputstvom propisuju se: račun kod Službe društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Služba) na koje će se uplaćivati dinarski budžetski prihodi, način uplaćivanja tih prihoda i način obavještanja korisnika tih prihoda.

2. Prihodima budžeta u smislu ovog uputstva smatraju se dinarski prihodi (carine, porezi, doprinosi, takse, naknade i drugi prihodi), koji se ostvaruju u skladu sa zakonima, i to:

Porez na dohodak, porez na dohodak za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, poseban porez iz čistih ličnih dohodaka, porezi utvrđeni Zakonom o porezima građana - Prečišćen tekst ("Službeni list SRBiH", broj 18/91), osnovni porez na promet proizvoda, osnovni porez na promet usluga, poseban porez na promet proizvoda i poseban porez na promet usluga, carine, posebne uvozne dažbine i ležarina, doprinosi iz dohotka i iz plata radnika, takse, naknade i drugi prihodi koje obveznik uplaćuje u dinarima na račune otvorene u Službi na slijedeći način:

1 - Porez na dohodak, porez na dohodak za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, poseban porez iz čistih ličnih dohodaka, porez iz ličnih dohodaka i porezi utvrđeni Zakonom o porezima građana plaćaju se u organizacionoj jedinici Službe na postojeće uplatne račune 840, otvorene na nivou općine;

2 - Osnovni porez na promet proizvoda i osnovni porez na promet usluga plaća se u organizacionoj jedinici Službe na zbirne prolazne račune, otvorene na nivou općine i to:

1) na račun br. 840-2010 - Osnovni porez na promet proizvoda (tar. br. 1.);

2) na račun br. 840-2117 - Porez na promet duhanskih preradevina;

3) na račun br. 840-2122 - Porez na promet alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i mineralnih voda;

4) na račun br. 840-2143 - Porez na promet alkohola - etalona (tar. broj 4. tačka 4);

5) na račun br. 840-2185 - Osnovni porez na promet putničkih automobila koji plaćaju društveno pravna lica kao poreski;

6) na račun br. 840-2190 - Osnovni porez na promet putničkih automobila koji plaćaju građani kao poreski obveznici;

7) na račun br. 840-2073 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 6. stav 1.;

8) na račun br. 840-2068 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 6. stav 2.;

9) na račun br. 840-2026 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 7.;

10) na račun br. 840-2159 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 8. tačka 1. alineja prva;

11) na račun br. 840-2052 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 8. alineja druga;

12) na račun br. 840-2047 - Osnovni porez na promet - grafički proizvodi (tar. broj 8. tačka 1. alineja od 10 do 12.);

13) na račun br. 840-2005 - Osnovni porez na promet proizvoda iz tar. broja 8. tačka 1. ostale alineje;

14) na račun br. 840-21100 - Osnovni porez na promet proizvoda ostvaren od vršenja samostalnih djelatnosti koji se ne razrezuje u godišnjem iznosu;

15) na račun br. 840-2089 - Osnovni porez na promet proizvoda naplaćen za proizvode koje Armija Republike Bosne i Hercegovine nabavlja i uvozi za svoje potrebe;

16) na račun br. 840-2094 - Osnovni porez na promet proizvoda naplaćen pri uvozu proizvoda;

17) na račun br. 840-28005 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 1.;

18) na račun br. 840-28010 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 2.;

19) na račun br. 840-2234 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 3.;

20) na račun br. 840-2229 - Osnovni porez na promet usluga od igara na sreću (tar. broj 4.);

21) na račun br. 840-2031 - Osnovni porez na promet usluga iz tar. broja 5.

Na ove račune uplaćuje se osnovni porez na promet proizvoda i osnovni porez na promet usluga za proizvode i usluge obuhvaćene odgovarajućim tarifnim brojevima Tarife osnovnog poreza na promet, koja je sastavni dio Uredbe o privremenom uređivanju poreza na promet proizvoda i usluga ("Službeni list SRBiH", br. 3/92 i 5/92), Zakonom o porezu na promet određenih proizvoda ("Službeni list RBiH", br. 15/92 i 13/94) i Zakonom o porezu na promet duhanskih preradevina, alkoholnih i bezalkoholnih pića ("Službeni list RBiH", broj 15/94).

3. Obveznik posebnog poreza na promet proizvoda i posebnog poreza na promet usluga plaća ovaj porez u organizacionoj jedinici Službe na već propisane prolazne račune, otvorene na nivou općina.

4. Carina, posebne uvozne dažbine i ležarina uplaćuju se u korist evidentnog računa broj 845 nadležne carinarnice odnosno Uprave carina Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uprava carina). Prihode uplaćene po tim osnovama carinarnica, odnosno Uprava carina raspoređuje kod Službe u filijali Sarajevo i to:

1) na račun br. 10100-840-079-4106 - Carina od pravnih lica iz privrede;

2) na račun br. 10100-840-079-4111 - Carina od pravnih lica iz neprivrede;

3) na račun br. 10100-840-079-4127 - Carina od građana i građansko pravnih lica;

4) na račun br. 10100-840-079-4202 - Posebne takse na uvezenu robu od pravnih lica iz privrede;

5) na račun br. 10100-840-079-4356 - Posebne takse na uvezenu robu od pravnih lica iz neprivrede;

6) na račun br. 10100-840-079-4244 - Posebne takse na uvezenu robu od građana i građansko pravnih lica;

7) na račun br. 10100-840-079-4309 - Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;

8) na račun br. 10100-840-079-4314 - Posebna dažbina za izravnjanje poreskog opterećenja uvezene robe;

Petak,

9)

carinska

10)

smješta

5.

ove do

nosa i

SRBiH

otvore

ne u fi

6.

otvore

1)

gotovo

2)

gotovo

3)

gradan

4)

u gotov

5)

pasa;

6)

zaštita

7)

obavez

Republ

8)

izvršer

9)

izvršer

Ost

račune

7.

Službe

8.

obavez

na odn

broj na

računa

brojča

predvi

gdje je

12

84

00

20

9.

prilike

uplatu

Službi

Bihać

062 g

11

84

04

14

njihov

naziv

na ži

nose

poseb

doho

čistih

ne ta

osno

zdra

- 9) na račun br. 10100-840-079-4335 - Posebna dažbina za carinsko evidentiranje;
- 10) na račun br. 10100-840-079-4340 - Ležarina na robu smještenu u carinskim magacinima i stovarištima;
5. Obveznik doprinosa iz dohotka i iz plata radnika plaća ove doprinose u skladu sa Uputstvom o načinu plaćanja doprinosa iz dohotka i iz ličnih dohodaka radnika ("Službeni list SRBiH", br. 38/90 i 16/91), s tim da se uplate vrše na račune otvorene kod organizacione jedinice Službe u svakoj općini, a ne u filijali Službe Sarajevo.
6. Obveznik taksa i naknada plaća takse i naknade na račune otvorene kod Službe u općini, i to:
- 1) na račun br. 840-3338 - Republičke sudske takse u gotovom novcu od privrede;
 - 2) na račun br. 840-3343 - Republičke sudske takse u gotovom novcu od neprivrede;
 - 3) na račun br. 840-3359 - Republičke sudske takse od građana;
 - 4) na račun br. 840-3161 - Republičke administrativne takse u gotovom novcu;
 - 5) na račun br. 840-5192 - Republičke takse za držanje pasa;
 - 6) na račun br. 840-3156 - Republičke takse za zdravstvenu zaštitu životinja;
 - 7) na račun br. 840-3317 - Republičke takse i naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja, u prometu preko granice Republike Bosne i Hercegovine;
 - 8) na račun br. 840-3301 - Republičke takse i naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja na granici;
 - 9) na račun br. 840-3322 - Republičke takse i naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja u zemlji;
- Ostale takse i naknade uplaćuju se na postojeće uplatne račune 840 otvorene kod Službe u općini.
7. Drugi prihodi uplaćuju se u organizacionoj jedinici Službe u općini, na postojeće uplatne račune 840.
8. Obveznici poreza, doprinosa, taksa i naknada koji svoje obaveze uplaćuju na nivou općine prilikom uplaćivanja prihoda na odnosne račune ispisivat će na nalogu za uplatu operativni broj nadležne službe društvenog knjigovodstva, broj osnovnog računa iz plana računa službe društvenog knjigovodstva, brojčanu oznaku odnosne općine i broj uplatnog računa prihoda predviđenog ovim uputstvom, na primjer 12293-840-001-2010 gdje je:
- 12293 - Operativni broj službe (u ovom slučaju Banovići);
 840 - Prolazni račun u planu računa službe;
 001 - Brojčana oznaka općine (Banovići);
 2010 - Osnovni porez na promet proizvoda (tar. broj 1.)
9. Obveznici carine, posebne uvozne dažbine i ležarine prilikom uplaćivanja ovih prihoda ispisivat će na nalogu za uplatu operativni broj Službe, broj evidentnog računa kod Službe i brojčanu oznaku općine (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Bihać), na primjer na području carinarnice Mostar 11800-845-062 gdje je:
- 11800 - Operativni broj Službe;
 845 - Broj evidentnog računa kod Službe;
 062 - Brojčana oznaka općine Mostar.
10. Sredstvima iz tač. 8. i 9. ne može se raspolagati prije njihovog prijenosa na dinarski račun republičkog budžeta pod nazivom "Ministarstvo finansija broj: 10100-630-79" odnosno na žiro račun općine. Na žiro račun republičkog budžeta prenose se sredstva: carine, osnovnog poreza na promet, dio posebnog poreza na promet, porez na dohodak, porez na dohodak za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, porez iz čistih ličnih dohodaka, republičke sudske takse i administrativne takse, pripadajući prihodi organa, doprinosi za djelatnosti: osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture, zdravstva, zapošljavanja i penzijskog i invalidskog osiguranja.

11. Služba društvenog knjigovodstva prenositi će na račun republičkog budžeta sredstva sa računa iz ovog uputstva 7, 14, 22, 28. i posljednjeg dana u mjesecu.

12. Radi omogućavanja Službi da u propisanim rokovima iz tačke 11. ovog uputstva rasporedi sredstva, nadležna carinarnica odnosno Uprava carina će svoju individualnu partiju otvorenu u okviru evidentnog računa broj 845 raspoređivati na odgovarajuće račune ovog uputstva 5, 12, 20. i 26 dana u mjesecu.

13. Vraćanje više uplaćenih, odnosno pogrešno uplaćenih prihoda vrši se putem virmanskog naloga korisnika sredstava kojima se više uplaćeni odnosno pogrešno uplaćeni prihodi vraćaju na račune korisnika kojima ti prihodi pripadaju ili na račune utvrđene ovim uputstvom.

14. Služba će o izvršenim uplatama i rasporedu prihoda obavještavati Ministarstvo finansija - Ministarstvo finansija i nadležni organ u općini na obrascu "Izveštaj o uplati i rasporedu dinarskih prihoda obrazac B-2". Uprava carina će o izvršenim uplatama carine po obveznicima i općinama obavještavati Ministarstvo finansija - Ministarstvo finansija, redovno.

15. Služba će u izvještaju iz tačke 14. ovog uputstva dati podatke, o bruto naplati carina, poreza, doprinosa, taksa, naknada i drugih prihoda i o raspoređenim iznosima tih prihoda:

- budžetu Republike,
- budžetu općine i
- drugim korisnicima.

16. Izvještaj na obrascu "B2" dostaviti će Služba:

- do 15-og. u mjesecu Ministarstvu finansija - Ministarstvu finansija za protekli mjesec,
- do 10-og u mjesecu nadležnom organu općine za protekli mjesec.

17. Radi omogućavanja pravilnog ispostavljanja naloga za uplatu prihoda unosit će se oznake općina prema postojećem "Spisku općina sa njihovim oznakama i oznakama nadležnih službi društvenog knjigovodstva".

18. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o finansiranju potreba Republike Bosne i Hercegovine putem ratnog budžeta okruga ("Službeni list RBiH", broj 19/93).

19. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 05-021-4419/94

26. septembra/rujna 1994.
 godine
 Sarajevo

Ministar
 Neven Tomić, s. r.

408

Na osnovu čl. 280 i 293. Pravilnika o sprovođenju odredaba Uredbe sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list Armije RBiH", br. 5/93 i 5A/93), ministar obrane donosi

UPUTSTVO

O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Ovim uputstvom ureduju se uslovi i postupak izdavanja u zakup poslovnih prostorija Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: poslovne prostorije), kao i izdavanje zajedničkih prostorija u zgradama stambenog fonda Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zajedničke prostorije).

Član 2.

Uslovi i postupak izdavanja u zakup poslovnih prostorija uređenih Zakonom o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

("Službeni list SRBiH", broj 33/77) primjenjuje se i na zakup po ovom uputstvu, ako Uredbom sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 6/93, 17/93 i 1/94) nije drugačije određeno.

Član 3.

Ugovori o zakupu poslovnih prostorija i zajedničkih prostorija zaključeni između zakupodavca bivše Jugoslovenske Narodne Armije i zakupaca koji su ostali na slobodnoj teritoriji i iste koristili za vrijeme ratnog stanja ostaju na snazi, s tim da će se cijena zakupa uskladiti shodno članu 6. ovog uputstva počev od 01. 04. 1992. godine.

Poslovne prostorije i zajedničke prostorije koje su zakupci napustili i prestali da koriste za vrijeme ratnog stanja smatraju se napuštenim i izdaju se u zakup po uslovima iz ovog uputstva.

Član 4.

Poslovne prostorije u smislu ovog uputstva, smatraju se jedna ili više prostorija na kojima pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja ima Armija Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Armija) koje su građevinskim projektom određene za vršenje poslovne djelatnosti i koje u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.

Zajedničke prostorije ne smatraju se poslovnim prostorijama, ali se mogu davati u zakup, pod uslovima iz ovog uputstva, u smislu stava 1. ovog člana.

Provjeru namjenskog korišćenja i stvarnog tehničkog stanja za sve zajedničke prostorije u stambenim objektima Armije vršće stručna komisija koju će za svaki konkretan slučaj rješenjem formirati nadležni starješina Službe za gazdovanje stambenim fondom Armije (u daljem tekstu: Služba), a ista će u svom izvještaju iznijeti utvrđeno stanje i predložiti dalju namjenu te zajedničke prostorije.

Na osnovu izvještaja iz stava 3. ovog člana, Služba će pokrenuti postupak kod nadležnog općinskog organa za prostorno uređenje da se verifikuje pretvaranje zajedničke u poslovnu prostoriju.

Nakon verifikacije iz stava 4. ovog člana provešće se postupak izdavanja u zakup poslovne prostorije.

Član 5.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu zajedničkih prostorija, potrebno je prethodno pribaviti saglasnost kućnog savjeta zgrade u kojoj se nalaze prostorije.

Bez pismene saglasnosti nadpolovične većine od ukupnog broja stanara koji čine kućni savjet zgrade, ne može se zaključiti ugovor o zakupu poslovnih prostorija.

Ugovorom o zakupu reguliše se predmet zakupnine, visina zakupnine, rok zakupa, način plaćanja zakupnine i druge pojedinosti od značaja za pravilno izvršenje ugovora.

Član 6.

Početna cijena zakupa poslovnih prostorija po 1 m² određuje se prema tržišnoj cijeni koja se formira u mjestu gdje se nalazi poslovna prostorija, a prema podacima poduzeća koje upravlja većim dijelom stambenog fonda u istom mjestu.

Ukoliko je cijena po 1 m² postignuta nadmetanjem iz člana 13. ovog uputstva veća od zakupnine po 1 m² za poslovne prostorije Armije u kojima se obavlja ista ili slična djelatnost, izvršće se povećanje zakupnine do te visine za postojeće zakupce.

Uplata zakupnine vrši se svakog mjeseca unaprijed, najkasnije do 05. u mjesecu na račun Materijalno-finansijskog organa I stepena.

Član 7.

Pod zakup se mogu izdati poslovne prostorije:

1. koje nisu ranije korištene,
2. na kojima je prestao ugovor o zakupu.

Član 8.

Poslovne prostorije ne mogu se izdati za obavljanje djelatnosti kojima se remeti kućni red i mir stanara zgrade, propisan odlukom nadležnog organa općine-grada u kojoj su smještene.

Remećenje kućnog reda i mira, u smislu ovog uputstva, smatra se stvaranje: buke, dima van dimovodnih kanala, neugodnih mirisa, većih vibracija i štetnih zračenja.

U skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, u poslovnim prostorijama mogu se obavljati:

- ugostiteljske djelatnosti, kao što su: kafane, restorani, kafići, picerije, pivnice i dr,
- trgovinske djelatnosti, kao što su: prodavnice hrane ili neprehrambenih proizvoda, butici, kombinovane zanatsko-trgovinske prodavnice (pekare, buregdžinice, čevabdžinice) i dr,
- zanatske djelatnosti, koje ne proizvode buku ili štetna isparavanja,
- skladišta.

Član 9.

Prije izdavanja poslovnih prostorija koje ranije nisu korištene ili poslovnih prostorija tokom čijeg zakupa se djelatnost koja je tu obavljana pokazala kao suprotna interesima Armije, nadležnom općinskom organu će Služba podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o promjeni namjene poslovnih prostorija.

U zahtjevu iz stava 1. ovog člana istaći će se ograničenja iz člana 5. ovog uputstva i predložiti da se odredi neka od sljedećih djelatnosti:

- predstavništva i zastupništva domaćih i stranih poduzeća,
- izrada i plasman originalnog softvera,
- projektni biro arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektro-tehnike, elektronike i računarskog hardvera,
- projektovanje i djelatnosti čistih tehnologija (biološki inženjering, solarna energija i dr.),
- edukacioni centri (lingvistički, marketing, knjigovodstvo i dr.),
- intelektualne usluge,
- bankarska djelatnost.

Član 10.

Postupak za izdavanje poslovnih prostorija pokreće Služba podnošenjem pismenog referata nadležnom starješini Logistike Glavnog štaba oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: naredbodavac).

Referat iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: lokaciji, veličini, opremljenosti, odobrenoj namjeni, ranijem zakupu, postojanju uslova iz člana 3. ovog uputstva. Osim tih podataka referat sadrži i prijedlog da se poslovne prostorije izdaju u zakup.

Podaci za referat se uzimaju iz ugovora o zakupu, zapisnika o primopredaji između zakupca i predstavnika Službe, zapisnika o prijemu izgrađenog, odnosno, kupljenog stambeno-poslovnog objekta, te iz drugih dokumenata i evidencija.

Član 11.

Naredbodavac može da prihvati referat i odlukom odredi da se poslovne prostorije izdaju pod zakup ili da odredi da se ustupe na korišćenje jedinici ili ustanovi Armije.

Član 12.

Po pribavljanju odluke da se poslovne prostorije izdaju pod zakup, Služba provodi postupak izdavanja poslovnih prostorija u zakup, koji se sastoji od:

- oglašavanja javnog nadmetanja,
- provođenja nadmetanja,
- zaključivanje i realizacija ugovora,
- evidencija i kontrola korišćenja prostorija.

Član 13.

Poslovne prostorije izdaju se u zakup isključivo javnim nadmetanjem po osnovu pismenih ponuda, a neposrednom pogodbom ako ni nakon ponovljenog javnog nadmetanja nisu izdate u zakup.

Ako poslovne prostorije ne budu izdate u zakup neposrednom pogodbom, oglasiće se ponovno javno nadmetanje.

Član 14.

Na osnovu člana 149. Pravilnika o sprovođenju odredaba Uredbe sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list Armije RBiH", br. 5/93 i 5A/93) raspisuje se oglas u sredstvima javnog informiranja, kojim se objavljuje nadmetanje i kojim moraju bliže odrediti:

1. naselje i objekat u kojem se nalaze poslovne prostorije,
2. površina, opremljenost i namjena,
3. početna cijena zakupnine po 1 m²,
4. datum do koga se mogu slati pismene ponude,
5. kriteriji za dodjelu,
6. kaucija, sa naznakom da se ista koristi za pokrivanje troškova nadmetanja,
7. vrijeme u koje se mogu razgledati poslovne prostorije,
8. rok obavještanja o rezultatima nadmetanja,
9. druge činjenice i dokazi od značaja za kvalitetno obavljanje nadmetanja i zaključenja ugovora.

Član 15.

Ako su poslovne prostorije oštećene usljed ratnih djestava, u oglasu se navodi da se poslovne prostorije izdaju u zatečenom stanju, vrsta oštećenja i obaveza ponuđača da sanira štetu.

Član 16.

Nadmetanje sprovodi komisija.
Komisiju imenuje nadležni starješina Službe.

Član 17.

Komisija je dužna odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja nadmetanja, nadležnom starješini Službe dostaviti zapisnik o nadmetanju, sa pismenim mišljenjem o najpovoljnijem ponuđaču.

Najpovoljnijim ponuđačem u smislu odredaba ovog uputstva, smatra se po pravilu, onaj ponuđač, koji je ponudio najveću zakupninu.

Pri donošenju odluke o najpovoljnijem ponuđaču moraju se uzeti u obzir i druge okolnosti vezane za ponuđača i njegovu djelatnost: provjereni i dokazani poslovni ugled, ulaganje u opremu i naoružanje Armije u toku rata, te činjenica da li se radi o porodici poginulog pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine ili ratnom vojnom invalidu.

Ako neki od ponuđača ima znatnu prednost u vezi sa okolnostima iz stava 3. ovog člana, mogu mu se izdati u zakup poslovne prostorije iako je ponudio zakupninu nižu od najviše ponudene.

Član 18.

Protiv odluke o najpovoljnijem ponuđaču može se uložiti prigovor u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

Prigovor se dostavlja Službi putem komisije.

Nadležni starješina službi donosi konačno rješenje u roku od osam dana, koje se dostavlja podnosiocu prigovora.

Član 19.

Sa izabranim najpovoljnijim ponuđačem se zaključuje ugovor po proteku rokova za prigovor na nadmetanje, odnosno, po donošenju rješenja na eventualne prigovore na nadmetanje.

Ugovor iz stava 1. ovog člana može se zaključiti tek po pribavljanju mišljenja nadležnog vojnog pravobranioca Armije.

Ispred Armije, kao zakupodavca, ugovor o zakupu poslovnih prostorija potpisuje naredbodavac.

Član 20.

Za izdate poslovne prostorije u zakup mogu se zaključiti dvije vrste ugovora:

- tipski ugovori: za neoštećene poslovne prostorije,
- ugovori za oštećene poslovne prostorije.

Član 21.

Tipski ugovori se zaključuju na obrascu datom u prilogu ovog uputstva.

Član 22.

Ugovori za oštećene poslovne prostorije zaključuju se sa zakupcem u skladu sa konkretnom situacijom i zakupčevim preuzetim obavezama u vezi sa sanacijom poslovnih prostorija.

Obrazac iz priloga ovog uputstva, može se prilagoditi koristiti i za ugovore iz stava 1. ovoga člana.

Član 23.

Prije početka radova na sanaciji i adaptaciji sastavlja se zapisnik u kome se konstatuje zatečeno stanje poslovnih prostorija.

Sanacija i adaptacija poslovnih prostorija može se vršiti isključivo na osnovu prezentacije idejnog projekta enterijera i eksterijera ovlaštenog projektnog preduzeća i pribavljene građevinske dozvole.

Navedene projekte i građevinsku dozvolu za sanaciju i adaptaciju može pribaviti i zakupac na saglasnost ovlaštene Službe.

Reviziju projekta, prije traženja građevinske dozvole, u svim slučajevima vrši Služba.

Sredstva i oprema uložena i ugrađena u sanaciji i adaptaciji poslovnih prostorija ostaju sastavni dio objekta i nakon prestanka zakupodavnog odnosa.

Član 24.

Evidenciju poslovnih prostorija, zakupaca i naplate zakupnine vodi Služba pomoću elektronskih računara i ručno, u obliku baze podataka.

Na evidenciju iz stava 1. ovog člana shodno se primjenjuju odredbe Pravilnika sadržane u poglavlju "Knjigovodstvo i evidencija".

Član 25.

U toku trajanja zakupa, Služba je dužna obezbijediti periodičnu kontrolu poslovnih prostorija, radi utvrđivanja građevinskog stanja i načina korišćenja.

Ukoliko Služba utvrdi oštećenja, prepravke bez ovlašćenja Službe ili korišćenja mimo namjene za koju su izdate poslovne prostorije, Služba će odrediti rok za otklanjanje nedostataka, a ako zakupac ne postupi kako mu je određeno, pokrenuće postupak za otkaz ugovora o zakupu i naknadu štete.

Član 26.

U slučaju neredovnog plaćanja zakupnine i nakon pismene opomene, po proteku roka određenog opomenom, Služba će pokrenuti postupak za otkaz ugovora o zakupu.

Ako zakupac dva puta uzastopno zakasni sa uplatom zakupnine, Služba će pokrenuti postupak za otkaz ugovora o zakupu.

Član 27.

Ugovori iz člana 19. ovog uputstva sadrže klauzulu da je zakupac dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu jednogodišnje zakupnine, obračunate na osnovu zakupnine za dati poslovni

prostor na dan isplate kazne, ako ne preda poslovne prostorije u otkaznom roku.

Član 28.

Poslovne prostorije koje su prije rata koristila pravna i fizička lica iz agresorskih zemalja, smatraju se poslovnim prostorijama na kojima je prestao ugovor o zakupu.

Poslovne prostorije za koje zakupac nema zaključen ugovor o zakupu sa Službom, Služba će isprazniti nakon zakonom predviđenog postupka.

Zakupci koji su zaključili ugovore o zakupu poslovnih prostorija, a čija djelatnost nije u suprotnosti sa odredbama člana 8. i 9. ovog uputstva, mogu ponovo učestvovati u javnom nadmetanju za te prostorije, nakon isteka roka za zakup.

Član 29.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04-9-148/94
22. juna 1994. godine
Sarajevo

Zamjenik ministra
Muhamed Lemeš, s. r.

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA

zaključen u _____ dana _____ 19 ____ godine, između
_____ kao zakupodav-
ca _____ kao zakupca

Ugovorne strane su se sporazumjele o slijedećem:

1. Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup poslovne prostorije koje se nalaze u _____ ulica _____ broj _____ ulaz _____ u prizemlju - na _____ spratu.

Poslovne prostorije koje se daju u zakup sastoje se od _____ i imaju ukupnu površinu od _____ m².

2. Zakupac će poslovne prostorije koristiti isključivo za obnavljanje svoje poslovne djelatnosti i to _____

3. Pored prostorija označenih u tački 1. ovog ugovora zakupac ima pravo korištenja zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi i to: _____

4. Zakupni odnos po ovom ugovoru počinje da teče od _____ 19 ____ godine kojeg dana je zakupodavac dužan da preda zakupcu poslovne prostorije na korištenje i upotrebu.

Zakupodavac je obavezan poslovne prostorije predati
- u stanju u kome se one mogu upotrijebiti za svrhu određenu ovim ugovorom
- u stanju _____

tim što je dužan - nije dužan da ih u tom stanju i održava.

5. Zakupac je dužan za korišćenje poslovnih prostorija koje su predmet ovog ugovora da plaća zakupninu u mjesečnom iznosu od _____ (slovima: _____)

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do _____ u mjesecu.

6. Naknada za troškove korišćenja zajedničkih uređaja, prostorija i vršenja zajedničkih usluga u zgradi uračunata je - nije uračunata u zakupninu iz tačke 5. ovog ugovora.

7. Troškovi tekućeg održavanja poslovnih prostorija padaju na teret zakupca.

8. Pri korištenju poslovnih prostorija zakupac je dužan da postupa sa svom potrebnom pažnjom.

9. Zakupac je dužan o svom trošku na poslovnim prostorijama izvršiti opravku čiju je potrebu sam prouzrokovao.

10. Zakupac nema pravo bez odobrenja zakupodavca da vrši prepravke poslovnih prostorija.

11. Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca dati zakupljenih poslovnih prostorija dati u zakup drugom licu.

12. Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i to do _____ 19 ____ godine.

13. Ugovor o zakupu prestaje

- sporazumom ili na osnovu otkaza sa otkaznim rokom od _____;

- istekom vremena na koje je zaključen.

14. Ugovor o zakupu može prestati i na osnovu odustanka ugovornih strana. Obje ugovorne strane mogu odustati od ovog ugovora u svako vrijeme, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, samo iz razloga i na način propisan Zakonom.

15. Po prestanku zakupa, zakupac je dužan da preda zakupodavcu poslovne prostorije

- u stanju u kome ih je primio

- u stanju _____

16. Zakupac je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu jednogodišnje zakupnine obračunate na osnovu zakupnine za dati poslovni prostor na dan isplate kazne, ako ne preda poslovne prostorije u otkaznom roku.

17. Uz saglasno prihvatanje odredaba ovog ugovora, ugovorne strane su se sporazumjele i o slijedećem: _____

18. Ovaj ugovor sačinjen je u _____ istovjetnih primjeraka od kojih _____ primjeraka zadržava zakupodavac, a _____ primjeraka zakupac.

Zakupac: _____

Zakupodavac: _____

NAPOMENA:

Prilikom zaključivanja ugovora po ovom obrascu treba precrtati nepotrebne riječi.

409

Na osnovu člana 37. stav 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar za izbjeglice i socijalnu politiku, donosi

NAREDBU**O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA
PRIMANJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA
OD 1. JULA 1994. GODINE**

1. Mjesečni novčani iznosi civilne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinski cenzus, povećavaju se za 18,00% u odnosu na isplatu u martu 1994. godine, i to počev od 1. jula 1994. godine, i iznose:

1) CIVILNA INVALIDNINA

I grupa - 100% tjelesnog oštećenja za lica kojima je za osnovne životne potrebe potrebna njega i pomoć drugog lica 226,-

II grupa - 100% tjelesnog oštećenja 164,-

III grupa - 90% tjelesnog oštećenja 124,-

IV grupa - 80% tjelesnog oštećenja 99,-

V grupa - 70% tjelesnog oštećenja 65,-

VI grupa - 60% tjelesnog oštećenja 40,-

2) Dodatak za njegu i pomoć drugog lica 149,-

3) Dodatna novčana pomoć 53,-

4) Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad 27,-

5) Dodatak za samohranost 27,-

6) Imovinski cenzus 39,-

2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04-534-3137

28. avgusta 1994. godine
Sarajevo

Ministar
Muharem Cero, s. r.

410

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o dječijoj zaštiti ("Službeni list SRBiH", broj 39/84), ministar za izbjeglice i socijalnu politiku, donosi

NAREDBU**O USKLADIVANJU IZNOSA DODATKA NA DJECU**

1. Ovom naredbom uskladuju se iznosi dodatka na djecu sa kretanjem ličnih dohodaka na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine u junu 1994. godine u odnosu na mart 1994. godine i povećavaju se za 18%.

2. Uskladeni iznosi dodatka na djecu iz tačke 1. Naredbe o uskladivanju iznosa dodatka na djecu ("Službeni list RBiH", broj 14/94) primjenjuju se u maju 1994. godine.

3. Povećanje iznosa i isplata dodatka na djecu za maj i juni 1994. godine izvršit će se bez donošenja rješenja.

4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04-534-3222

7. septembra 1994. godine
Sarajevo

Ministar
Muharem Cero, s. r.

411

Na osnovu čl. 1. i 10. stav 13. Statuta Kinološkog društva Bosne i Hercegovine, Skupština kinološkog društva Bosne i Hercegovine, na svojoj sjednici održanoj 25. septembra 1993. godine, donijela je

ODLUKU**O IZDAVANJU RODOVNIKA ZA RASNE PSE**

I

Skupština Kinološkog društva Bosne i Hercegovine ovlašćuje Ratno predsjedništvo Kinološkog društva Bosne i Hercegovine, da izvrši izdavanje BiH rodovnika za teritoriju Republike Bosne i Hercegovine sa 1. septembrom 1994. godine, kao danom vođenja rodovne knjige BiH.

II

Rodovnik se sastoji od dvije strane formata A/4.

Na prvoj strani u desnom dijelu nalazi se naziv: Kinološko društvo Bosne i Hercegovine. Ispod natpisa se nalazi znak okruglog oblika u čijoj sredini se nalazi glava psa okružena linijom, a oko je ispisan tekst u gornjem dijelu "KINOLOŠKO DRUŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE", lijevo i desno ispod teksta po jedan ljljan a ispod toga tekst "FEDERATION CYNOLOGIQUE NATIONALE". Ispod je tekst u dva reda "RODOVNIK" i "PEDIGRE". Ispod tog teksta je znak FCI. Ispod znaka FCI stoji tekst "Kandidat za člana međunarodne kinološke federacije" i tekst "Membre de la federation cynologique internationale" (FCI).

Na lijevoj strani koja je podijeljena u dva dijela stoji, u gornjem dijelu: Ocjena eksterijera i uspjesi na izložbama, a u donjem dijelu, Ispiti i uspjesi u radu.

Na drugoj strani koja je podijeljena u dva dijela, u prvom dijelu stoji: Kinološko društvo Bosne i Hercegovine, zatim oznaka BHR, a ispod toga podaci: ime, pasmina, oštenjen, spol, boja, dlaka. Ispod tih podataka: odgajivač, adresa, vlasnik. Na kraju teksta: tetoviran u lijevo uho, i ovjerava vođa uzgoja.

U desnom dijelu koji je podijeljen na tri dijela su u prvom podaci: "I roditelji", sa oznakom "otac i majka", u drugom: "II djedovi", i u trećem: "III pradjedovi".

III

Sastavni dio ove odluke je obrazac rodovnika.

IV

Ovu odluku potvrdila je i Vanredna skupština na sjednici održanoj u Sarajevu 9. jula 1994. godine.

V

Ova odluka objavit će se u "Službenom listu RBiH".

Broj 28/94

6. septembra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik Skupštine
Kinološkog društva BiH,
Mubedžel Dukić, s. r.

OCJENA EKSTERIJERA I
USPJESI NA IZLOŽBAMA

KINOLOŠKO DRUŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE



**RODOVNIK
PÉDIGRÉE**



KANDIDAT ZA ČLANA MEĐUNARODNE
KINOLOŠKE FEDERACIJE

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.)

**KINOLOŠKO DRUŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE**

BHR

IME _____

PASMINA _____

OŠTENJEN _____

SPOL _____

BOJA _____

DLAKA _____

ODGAJIVAČ _____

ADRESA _____

VLASNIK _____

TETOVIHAN U LIJEVO UHO

**OVJEŠTAVA
VOJNA LICEJA**

[illegible]

Na osnovu člana 20. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu Okruga ("Službeni list RBiH", broj 12/92) i člana 2b. Uredbe sa zakonskom snagom o dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o javnom tužilaštvu za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 19/93) a na zahtjev Ratnog predsjedništva opštine Kiseljak br. 7/2-82/84 od 25. 6. 1992. godine, Predsjedništvo okruga Sarajevo, u funkciji Skupštine okruga Sarajevo, donosi

ODLUKU**O ODREĐIVANJU SJEDIŠTA OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA KISELJAK U MJESTU FOJNICA****Član 1.**

Zbog nemogućnosti vršenja funkcije Osnovnog javnog tužilaštva Kiseljak u zakonom utvrđenom sjedištu u Kiseljaku, sjedište ovog tužilaštva se određuje u mjestu Fojnica koja pripada području za koje je ovo javno tužilaštvo osnovano.

Član 2.

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 158-08/94 Predsjednik Predsjedništva
5. avgusta 1994. godine okruga Sarajevo,
Sarajevo Mustafa Pamuk, s. r.

Na osnovu člana 20. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu Okruga ("Službeni list RBiH", broj 12/92), Predsjedništvo okruga Sarajevo, donosi

ODLUKU**O RAZRJEŠENJU DOPREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA OKRUGA SARAJEVO****I**

Razrješava se dužnosti dopredsjednika Izvršnog odbora okruga Sarajevo ŠEFKIJJA OKERIC, zbog odlaska na novu dužnost sa 19. 5. 1994. godine.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj 15-9-02/94 Predsjednik Predsjedništva
19. septembra 1994. godine okruga Sarajevo,
Sarajevo Mustafa Pamuk, s. r.

Na osnovu člana 13. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92, 21/92 i 3/93) i čl. 6. i 9. Uredbe sa zakonskom snagom o kontroli cijena ("Službeni list RBiH", broj 10/94), na prijedlog Izvršnog odbora okruga, Predsjedništvo okruga Sarajevo, na X sjednici od 19. 9. 1994. godine, donosi

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA MALOPRODAJNE CIJENE TJESTENINE**

Kao mjeru neposredne kontrole cijena, Predsjedništvo okruga Sarajevo propisuje davanje saglasnosti na cijene tjestenine UPI "KLAS" DD Sarajevo.

II

Maloprodajna cijena tjestenine utvrđuje se na osnovu zahtjeva i obrazloženja koje je dostavila UPI "KLAS" DD Sarajevo, uz predočenje i sadašnje nivoe računa koje plaća pravno lice.

III

Maloprodajna cijena tjestenine utvrđuje se u iznosu od 10,00 din/kg.

IV

Zbog nepovoljnog socijalnog položaja stanovništva svaka korekcija u vidu smanjenja cijena, trebalo bi da bude produkt kompenzacije troškova električne energije, plina i vode od strane Budžeta Republike.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom listu RBiH".

Broj 191-09/94 Predsjednik Predsjedništva
19. septembra 1994. godine okruga Sarajevo,
Sarajevo Mustafa Pamuk, s. r.

Na osnovu člana 13. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruga ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 18/92, 21/92 i 3/93) i čl. 6. i 9. Uredbe sa zakonskom snagom o kontroli cijena ("Službeni list RBiH", broj 10/94), na prijedlog Izvršnog odbora okruga, Predsjedništvo okruga Sarajevo, na X sjednici od 19. 9. 1994. godine, donosi

ODLUKU**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA MALOPRODAJNE CIJENE HLJEBA****I**

Kao mjeru neposredne kontrole cijena, Predsjedništvo okruga Sarajevo propisuje davanje saglasnosti na cijene hljeba UPI "KLAS" DD Sarajevo.

II

Maloprodajna cijena hljeba utvrđuje se u visini od:
- 3,00 din/kom. za hljeb težine 700 grama i
- 2,20 din/kom. za hljeb težine 500 grama.

III

Cijena hljeba je utvrđena na osnovu zahtjeva i obrazloženja koje je dostavila UPI "KLAS" DD Sarajevo, uz predočenje i sadašnje nivoe računa koje pravno lice plaća.

IV

Zbog nepovoljnog socijalnog položaja stanovništva svaka korekcija u vidu smanjenja cijena trebalo bi da bude produkt kompenzacije troškova električne energije, plina i vode od strane Budžeta Republike.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenom listu RBiH".

Broj 190-09/94 Predsjednik Predsjedništva
19. septembra 1994. godine okruga Sarajevo,
Sarajevo Mustafa Pamuk, s. r.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 45. Uredbe sa zakonskom snagom o elektroprivredi ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i člana 46. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, na XXIII sjednici održanoj 1. februara 1994. godine, donio je

ODLUKU**O PRIMJENI PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRIJEME RATNOG STANJA****Član 1.**

Ovom odlukom se reguliše primjena Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije (u daljem tekstu: Pravilnik) za vrijeme ratnog stanja u Republici Bosni i Hercegovini.

Član 2.

Za vrijeme ratnog stanja bazna prosječna cijena električne energije utvrđuje se primjenom člana 18. Pravilnika.

Član 3.

Bazna prosječna cijena električne energije se utvrđuje u iznosu od 0,075 DEM/kWh.

Bazna prosječna cijena električne energije iz prethodnog stava se sastoji od prosječne cijene za sve potrošače, izuzev kategorije potrošnje u domaćinstvu, u iznosu od 0,1203 DEM/kWh, a prosječne cijene za kategoriju potrošača domaćinstva u iznosu od 0,0435 DEM/kWh.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđuju se u DEM na osnovu prosječnih cijena iz prethodnog stava, primjenom odredbi Tarifnog sistema za prodaju električne energije.

Član 4.

U baznoj prosječnoj cijeni električne energije iz prethodnog člana ove odluke uračunati su troškovi uglja za termoelektrane, utvrđeni u skladu sa odredbama Ugovora o međusobnim odnosima u isporukama i preuzimanju uglja, kojeg su 27. avgusta 1990. godine zaključili Složeno preduzeće "Titovi rudnici uglja", Tuzla i Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, Sarajevo.

Primjenom odredbi Ugovora iz prethodnog stava zadržani su isti odnosi i pariteti između cijena električne energije i cijena uglja za termoelektrane koji su važili na dan zaključenja tog Ugovora.

Član 5.

Nedostajuća sredstva za obavljanje djelatnosti Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH koja se ne mogu podmiriti iz priliva sredstava primjenom cijena utvrđenih ovom odlukom obezbijedit će Republika Bosna i Hercegovina.

Nedostajuća sredstva iz prethodnog stava utvrđuju se Elektroenergetskim bilansom Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.

Član 6.

Za obračun i plaćanje utrošene električne energije primjenjuje se kurs BHD prema stranim valutama kojeg utvrđuje Vlada RBiH odnosno Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvom privrede.

Član 7.

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije.

Član 8.

Ova odluka se primjenjuje samo za vrijeme ratnog stanja, nakon kojeg će se primjenjivati odredbe Pravilnika.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. marta 1994. godine.

Član 10.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj UO-XXIII-157-3-1/94

Predsjednik

1. februara 1994. godine

Upravnog odbora

Sarajevo

dr Salih Čaršimamović, s. r.

Na osnovu člana 50. Uredbe sa zakonskom snagom o elektroprivredi ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i člana 46. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Odluke o primjeni Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije za vrijeme ratnog stanja, broj UO-XXIII-157-3-1/94, Upravni odbor Javnog preduzeća je, na XXIII sjednici održanoj 1. februara 1994. godine, donio

ODLUKU

O PRIMJENI TARIFNOG SISTEMA ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRIJEME RATNOG STANJA

Član 1.

Ovom odlukom se reguliše primjena odredbi Tarifnog sistema za prodaju električne energije ("Službeni list RBiH", broj 6/92 i "Službeni list RBiH", broj 2/93) za potrošače iz kategorije potrošnje u domaćinstvu, za vrijeme ratnog stanja u Republici Bosni i Hercegovini.

Član 2.

Za potrošače iz kategorije potrošnje u domaćinstvu za vrijeme ratnog stanja ne primjenjuju se slijedeće odredbe Ta-

rifnog sistema za prodaju električne energije: člana 4, člana 5, člana 10, člana 11, stav 2. člana 13, tačka 2. člana 14, člana 35, člana 39, člana 40, člana 42 i člana 46. stav 2.

Član 3.

U članu 9. iz prvog stava dodaje se novi stav koji glasi: "Tarifni stavovi se utvrđuju i iskazuju u DEM". Dosadašnji st. 2. i 3. ovog člana postaju st. 3. i 4.

Član 4.

Član 38. se mijenja i glasi:

"Član 38.

Potrošači u kategoriji potrošnje u domaćinstvu, zavisno od količine preuzete električne energije i bez obzira na način mjerenja, razvrstavaju se u slijedeće tarifne grupe:

- Tarifna grupa potrošača koji su u mjesečnom obračunskom periodu preuzeli do 100 kWh (I tarifna grupa),
- Tarifna grupa potrošača koji su u mjesečnom obračunskom periodu preuzeli više od 100 kWh do 200 kWh (II tarifna grupa),
- Tarifna grupa potrošača koji su u mjesečnom obračunskom periodu preuzeli više od 200 kWh (III tarifna grupa).

Kod potrošača sa dvotarifnim brojiлом izmjerene količine električne energije u ranije važećim većim i manjim tarifnim stavovima zbrajaju se i obračunavaju po utvrđenom jedinstvenom tarifnom stavu za odgovarajuću tarifnu grupu".

Član 5.

Član 40. se mijenja i glasi:

"Član 40.

Odnosi tarifnih stavova za aktivnu energiju, za potrošače u kategoriji potrošnje u domaćinstvu prema potrošnji električne energije su:

- | | |
|--------------------------|-----|
| - potrošnja do 100 kWh | 1 |
| - više od 100 do 200 kWh | 1,6 |
| - preko 200 kWh | 3 |

Tarifni stavovi za aktivnu energiju za sve grupe potrošača utvrđuju se za potrošače u kategoriji potrošnje u domaćinstvu za svaku tarifnu grupu bez obzira na način mjerenja (jednotarifno ili dvotarifno brojiło)".

Član 6.

Član 41. se mijenja i glasi:

"Član 41.

Obračun utrošene električne energije za potrošače u kategoriji potrošnje u domaćinstvu, vrši se na slijedeći način:

- za potrošnju do 100 kWh obračun se vrši tako da se tarifni stav I grupe množi sa ostvarenom potrošnjom, što je iznos računa za utrošenu električnu energiju,
- za potrošnju više od 100 do 200 kWh obračun se vrši tako da se 100 kWh množi tarifnim stavom I grupe, ostali dio potrošnje preko 100 kWh se množi tarifnim stavom II grupe, a zbir oba iznosa je račun za utrošenu električnu energiju,
- za potrošnju preko 200 kWh obračun se vrši tako da se 100 kWh množi tarifnim stavom I grupe, slijedećih 100 kWh se množi tarifnim stavom II grupe, ostali dio potrošnje preko 200 kWh se množi tarifnim stavom III grupe, a zbir sva tri iznosa je iznos računa za utrošenu električnu energiju.

Račun za utrošenu električnu energiju, utvrđen na način iz stava 1. ovog člana, uvećava se za porez na promet u skladu sa propisima".

Član 7.

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primjenjivat će se odredbe Tarifnog sistema za prodaju električne energije.

Član 8.

Ova odluka se primjenjuje samo za vrijeme ratnog stanja, nakon kojeg će se primjenjivati odredbe Tarifnog sistema za prodaju električne energije.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. marta 1994. godine.

Član 10.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj UO-XXIII-157-3-2/94

Predsjednik

1. februara 1994. godine

Upravnog odbora

Sarajevo

dr Salih Čaršimamović, s. r.

Na osnovu člana 50. Uredbe sa zakonskom snagom o elektroprivredi ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i člana 46. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Javnog preduzeća je, na XXIII sjednici održanoj 1. februara 1994. godine, donio

ODLUKU

O PRIMJENI OPŠTIH USLOVA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRIJEME RATNOG STANJA

Član 1.

Ovom odlukom se reguliše primjena Opštih uslova za isporuku električne energije ("Službeni list SRBiH", broj 6/92 i "Službeni list RBiH", broj 2/93) za vrijeme ratnog stanja u Republici Bosni i Hercegovini.

Član 2.

U članu 85. u stavu 4. riječi: "uskratiti mogućnost korištenja manjih dnevnih tarifnih stavova" zamjenjuje se riječima: "obračunati ukupno isporučenu električnu energiju po Tarifnim stavovima III tarifne grupe".

Član 3.

U članu 92. stav 2. se ne primjenjuje na potrošače iz kategorije potrošnje u domaćinstvu.

Član 4.

Iza člana 93. dodaje se novi član 93a. koji glasi:

"Član 93a.

Obračun i fakturisanje isporučene električne energije se vrši u DEM, sa preračunom u BH dinare primjenom kursa, kojeg utvrdi Vlada RBiH, odnosno Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvom privrede".

Član 5.

Iza člana 94. dodaje se novi član 94a. koji glasi:

"Član 94a.

Račun za utrošenu električnu energiju plaćaju:
- u stranim sredstvima plaćanja potrošači - međunarodne organizacije i institucije u Republici Bosni i Hercegovini,
- u BH dinarima svi ostali potrošači, tako što se iskazani iznos u stranim sredstvima plaćanja preračuna po kursu kojeg utvrdi Vlada RBiH, odnosno Ministarstvo finansija u saradnji sa Ministarstvom privrede.

Izuzetno od odredbi druge alineje prethodnog stava, JP Elektroprivreda BiH može vršiti naplatu isporučene električne energije potrošačima u stranim sredstvima plaćanja na osnovu odobrenja Ministarstva finansija.

Član 6.

Stav 3. tačke 1.2. člana 113. se primjenjuje za potrošače iz kategorije domaćinstva na način da se umjesto primjene većeg dnevnog tarifnog stava primjenjuje tarifni stav utvrđen za III tarifnu grupu.

Član 7.

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primjenjivat će se odredbe Opštih uslova za isporuku električne energije.

Član 8.

Ova odluka se primjenjuje samo za vrijeme ratnog stanja nakon kojeg će se primjenjivati odredbe Opštih uslova za isporuku električne energije.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. marta 1994. godine.

Član 10.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu RBiH".

Broj UO-XXIII-157-3-3/94

Predsjednik

1. februara 1994. godine

Upravnog odbora

Sarajevo

dr Salih Čaršimamović, s. r.

SADRŽAJ

403	Odluka o aboliciji po službenoj dužnosti	443
404	Odluka o pomilovanju po službenoj dužnosti	443
405	Odluka o aboliciji po službenoj dužnosti	443
406	Odluka o postavljenju nerezidentnog ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Kraljevini Danskoj	443
407	Uputstvo o računima za uplatu dinarskih budžetskih prihoda, načinu uplaćivanja i načinu obavješćavanja korisnika tih prihoda	444
408	Uputstvo o zakupu poslovnih prostorija Armije Republike Bosne i Hercegovine	445
409	Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa primanja civilnih žrtava rata od 1. jula 1994. godine	448
410	Naredba o uskladjivanju iznosa dodatka na djecu	449
411	Odluka o izdavanju rodovnika za rasne pse	449
OKRUG SARAJEVO		
	Odluka o osnivanju i nadležnostima Opštinskih sekretarijata za boračko-invalidsku zaštitu (prečišćen tekst)	

Odluka o određivanju sjedišta osnovnog javnog tužilaštva Kiseljak u mjestu Fojnica	451
Odluka o razrješenju dopredsjednika Izvršnog odbora okruga Sarajevo	452
Odluka o davanju saglasnosti na maloprodajne cijene tjestenine	452
Odluka o davanju saglasnosti na maloprodajne cijene hljeba	452
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE	
Odluka o primjeni Pravilnika o obrazovanju cijena električne energije za vrijeme ratnog stanja	452
Odluka o primjeni Tarifnog sistema za prodaju električne energije za vrijeme ratnog stanja	453
Odluka o primjeni opštih uslova za isporuku električne energije za vrijeme ratnog stanja	454